


#### Passthrough



	NSYTRP24	NSYTRP42	NSYTRP43	NSYTRP44					
Nominal c.s.a.: mm <sup>2</sup>	2.5	4	4	4					
Type of block	Passthrough	Passthrough	Passthrough	Passthrough					
Type of connection	1 pole - 2 x 2	1 pole - 1 x 1	1 pole - 1 x 2	1 pole - 2 x 2					
Color	Grey	Grey	Grey	Grey					
Max. electric values (U <sub>max</sub> , I <sub>max</sub> )	800 V, 30 A	800 V, 38 A	800 V, 38 A	800 V, 38 A					
<b>Approximate dimensions: mm (in.)</b>									
Length	72 (2.84)	56 (2.21)	66.5 (2.62)	77 (3.03)					
Height	36.5 (1.44)	36.5 (1.44)	36.5 (1.44)	36.5 (1.44)					
Width	5.2 (0.21)	6.2 (0.24)	6.2 (0.24)	6.2 (0.24)					
Cabling c.s.a.: mm <sup>2</sup>	2.5	4	4	4					
Flexible cable	0.14 - 2.5	0.2 - 4	0.2 - 4	0.2 - 4					
Solid cable	0.14 - 4	0.2 - 6	0.2 - 6	0.2 - 6					
<b>Nominal electric values</b>									
IEC/EN 60947-7-1	800 V, 24 A	800 V, 32 A	800 V, 32 A	800 V, 32 A					
UL	600 V, 20 A, 24 -12 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG					
CSA	600 V, 20 A, 24 -12 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG	600 V, 30 A, 24 - 10 AWG					
ATEX Ⓢ	550 V, 22 A	550 V, 29 A	550 V, 29 A	550 V, 29 A					
Certifications	UL File E87739 CNN XCFR2, CSA File 256444 Class 6228-01, VDE, ATEX, IECEX, GL, LR, DNV, GOST	UL File E87739 CNN XCFR2, CSA File 256444 Class 6228-01, VDE, ATEX, IECEX, GL, LR, DNV, GOST	UL File E87739 CNN XCFR2, CSA File 256444 Class 6228-01, VDE, ATEX, IECEX, GL, LR, DNV, GOST	UL File E87739 CNN XCFR2, CSA File 256444 Class 6228-01, VDE, ATEX, IECEX, GL, LR, DNV, GOST					
<b>Terminal blocks</b>									
	<b>Sold in lots of</b>	<b>Catalog number</b>	<b>Sold in lots of</b>	<b>Catalog number</b>	<b>Sold in lots of</b>	<b>Catalog number</b>	<b>Sold in lots of</b>	<b>Catalog number</b>	
Grey	50	NSYTRP24	50	NSYTRP42	50	NSYTRP43	50	NSYTRP44	
Blue	50	NSYTRP24BL	50	NSYTRP42BL	50	NSYTRP43BL	50	NSYTRP44BL	
Orange	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Accessories</b>									
End stop	Clip-on, 5.2 mm	50	NSYTRAAB35	50	NSYTRAAB35	50	NSYTRAAB35	50	NSYTRAAB35
for 35 mm DIN rail	With screw, 9.5 mm	50	NSYTRAABV35	50	NSYTRAABV35	50	NSYTRAABV35	50	NSYTRAABV35
End plate	Grey	50	NSYTRACR24	50	NSYTRACR42	50	NSYTRACP43	50	NSYTRACP44
width 2.2 mm	Blue	50	NSYTRACR24BL	-	-	-	-	-	-
Partition plate	Grey	50	NSYTRAPR24	50	NSYTRAPR42	-	-	-	-
width 2 mm	Blue	-	-	-	-	-	-	-	-
Plug-in jumper	2-pole	50	NSYTRAL22	50	NSYTRAL42	50	NSYTRAL42	50	NSYTRAL42
Red	3-pole	50	NSYTRAL23	50	NSYTRAL43	50	NSYTRAL43	50	NSYTRAL43
	4-pole	50	NSYTRAL24	50	NSYTRAL44	50	NSYTRAL44	50	NSYTRAL44
	5-pole	50	NSYTRAL25	50	NSYTRAL45	50	NSYTRAL45	50	NSYTRAL45
	10-pole	10	NSYTRAL210	10	NSYTRAL410	10	NSYTRAL410	10	NSYTRAL410
	20-pole	10	NSYTRAL220	10	NSYTRAL420	10	NSYTRAL420	10	NSYTRAL420
Blue	10-pole	10	NSYTRAL210BL	10	NSYTRAL410BL	10	NSYTRAL410BL	10	NSYTRAL410BL
Grey	10-pole	10	NSYTRAL210GR	10	NSYTRAL410GR	10	NSYTRAL410GR	10	NSYTRAL410BL
Reduction jumper,	Screw to screw terminal	-	-	-	-	-	-	-	-
down to 2.5/4 mm <sup>2</sup>	Spring to spring terminal	-	-	-	-	-	-	-	-
Test plug	Metallic part, Ø 2.3 mm	10	NSYTRAATM1	10	NSYTRAATM1	10	NSYTRAATM1	10	NSYTRAATM1
	Insulating sleeve, red	10	NSYTRAATP1	10	NSYTRAATP1	10	NSYTRAATP1	10	NSYTRAATP1
Test adapter	For plug-in jumper shaft	10	NSYTRAFT	10	NSYTRAFT	10	NSYTRAFT	10	NSYTRAFT
Terminal cover	Yellow	-	-	-	-	-	-	-	-
Marker tag holder	For ●AB35 end stop	100	NSYTRASB4	100	NSYTRASB4	100	NSYTRASB4	100	NSYTRASB4
DIN rail 35 x 7.2 mm	Perforated, 2 m long	20	NSYSDR200BD	20	NSYSDR200BD	20	NSYSDR200BD	20	NSYSDR200BD
Marking accessories	See page 74								
<b>General data</b>									
Strip length: mm (in.)	10 (0.39)	12 (0.47)	12 (0.47)	12 (0.47)	12 (0.47)	12 (0.47)	12 (0.47)	12 (0.47)	